

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №15 «Кэнчээри» с.Сайылык Кобяйского
улуса РС (Я)

«Ийэбэ бэлэх»
(вторая младшая группа)

Тьютор:
Софронеева Розалия Андреевна

Бырааһынньык ис тутула:

Сыала: Оџолорго ийэ күнүн туһунан өйдөбүлү үөскэтии, ийэбэ тапталы, убаастабылы инэри.

Туттуллар тэрил: Смайликтар, пазл ийэ туһунан хартыына, фрукталар, йогурт, салаат иһитэ. Оонньуур иһит (муляжтар).

Оо, олус да кэрэ
Ийэм үөрэн иэйэрэ
Дууһам сырдаан чэмэлийэрэ.

Күндү ийэлэрбитин, эйэбэс эбээлэрбитин өссө төгүл бырааһынньыктынан эбэрдэлиибит! Баџарабыт эһиэхэ туох баар кэрэни, саха алмааһыны кытаанах доруобуйаны, сырдык, ыраас халлааны, улэбитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри, дьолу-саргыны! Куруук үөрэ-көтө, мичилийэ сылдыһабын, диэн туран бүтүн биһиги оџолорбут эбэрдэлэрин көрүүххэ.

оџолорбут хөбөөннорун истиэххэин: «Ийэм»

Күн курдук мичээрдээх,
Сып-сылаас илиилээх,
Нап-намыын сүрэхтээх,
Уоскутар алыптаах.
«Тоойуом» диэн тыллаах.
Амарах санаалаах,
Күндү киһим - мин «Ийэм»!

Биһиги кырачаан оџолорбут «Мин ийэм» диэн ырыаны хамсанан көрдөрүүхтэрэ.

2. Ийэлэрбит, эбээлэрбит билигин

«Смайлигы таай» диэн оонньууга 5 төрөппүт тахсаргытыгар - Ийэлэр смайлик кэтэн, оџолортон ыйыталлар ханнык смайлик буоларын (**оџолор таайаллар**).

Кырачаан оџолорбут Ийэлэригэр үнүкүү бэлэх уунуохтара.

Билигин төрөппүттэр 2 хамаандаҕа арахсан

3.Пазл таныхаһыт (Ийэ оџотун кытта хаартыската).

Сюрпризный номер “Коржик” киирэн оџолору кытта кыратык үнкүүлүүр уонна ийэтин соруџабын оџолору кытта толорор. (оџуруот астары наардыырга көмөлөс)

4. Оџолорго оонньуу: «Көмө киһитэ» (Корзинаџа туттар иһиттэри бэлэмниибит. Оџолор чааскы, ньуоска, тэриэлкэ диэн наардыахтаахтар, хомуйаллар) фоновый музыка тыаһыыр.

Ийэ баар буоллаџына, дьииэ ийигэр минньигэс ас сыта дыргыйар, эйэ дэмнээх кэпсэтии дэлэйэр, инникигэ тардыһыы кэниир. Ити саамай сүрүн хаачыстыбаларын-наџылын, мындырын, булугас өйдөөџун, кэскиллээх санаалааџын - ийэ туоһулуур.

Төрөппүттэр билигин оџолорбутугар фруктовый салат онорон, оџолорбутун күндүлүөхпүт. (2 йогурт, яблоки, банан, груша)

Чээлэй күөх сибэкки ,

Кэрэтин талан,

Ийэбэр бэлэхтиэм,

Истинник иэйиэм.

Оџолорбут эһиэхэ анаан бэйэлэрин илиилэринэн онрбут бэлэхэхтэрин уунуохтара.

Убаастабыллаах ийэлэрбитин, эйэџэс эбээлэрбитин манан биһиги кырачаан оџолорбут ийэџэ анаммыт кыра аралдьыйыы бырааһынньыктара түмүктэнэр.